

t97_group_3
(TMP4zxEssqVQN1FManfPUHuUdncC6zqpμV)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r4_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow ((X1 \in k8_group_3 X0 X2) \Leftrightarrow (r4_group_3 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\ & X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (\\ & k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow (r4_group_3 X0 X1 X1) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (X1 \in k8_group_3 X0 X1)) \end{aligned}$$